

Leksyon

3



"ANG TAWO"

1. Giunsa pagbuhat sa Dios ang tawo?

- Giumol ni Jehovah nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan Niya siya sa gininhawa sa kinabuhi aron sa paghatag kaniya ug kinabuhi.

Genesis 2:7. Ug giumol ni Jehovah nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi.

Gen. 1:26. Ug miingon ang Dios: Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato; ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga kahayupan ug sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta.

Gen. 1:27. Ug gibuhathang sa Dios ang tawo

sa iyang kaugalingon dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya lalake ug babaye iyang gibuhat sila.

2. Nganong gibuhat sa Dios ang tawo?

- Gibuhat sa Dios ang tawo alang sa iyang kaugalingon himaya.

Isaias 53:47. Gibuhat ko siya alang sa akong himaya.

3. Unsa ang kahimtang sa tawo human siya buhata sa Dios?

- Hingpit ang tawo, sa lawas, kalag ug espi-ritu.

4. Nagapabilin ba ang tawo sa iyang hingpit nga kahimtang?

- Wala. Misupak siya sa Dios ug mao nga nahulog siya gikan sa iyang hingpit nga kahimtang.

Roma 5:19. Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasinupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala, mao man usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo daghan ang mahimong matarung.

Ang Imong Pagabuhaton

1. Sublia pagsag-ulo ang mga sag-ulohon gikan sa una hangtud sa ika-duha nga leksyon.
2. Kon masag-ulo na nimo pag-ayo ang mga sag-ulohon, tubaga ang mga pangutana sa "Talaan sa Tinun-an" alang sa ika-tulo nga leksyon.